



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KREITI YA 12

**SEPEDI LELEME LA GAE (HL)**

**LEPHEPHE LA BORARO (P3)**

**DIBATSELA 2017**

**MEMORANTAMO**

**MEPUTSO: 100**

**Palomoka ya matlakala ke 14.**

**ELA HLOKO:**

- Diriša rubriki ye ge o swaya ditaodišo (Lephephe la 3, KAROLO YA A).
- Meputso ya 0–50 e arotšwe ka magato a mahlano a ditlhalošo.
- Mo go diteng, polelo le mongwalelo, le legato le lengwe le le lengwe la magato a ditlhalošo a mahlano le arotšwe ka dikarolwana tše pedi, e lego legato la godimo le la fase go lebeletšwe kabo ya meputso le ditlhalošo.
- Sebopego ga se sa arolwa ka legato la godimo le la fase.

**KAROLO YA A: RUBRIKI YA GO SWAYA DITAODIŠO [MEPUTSO YE 50]**

Dinyakwa		Bokgoni bja go ikgetha	Bokgoni bja maemo	Bokgoni bja magareng	Bokgoni bja motheo	Ga go bokgoni
<b>DITENG LE PEAKANYO</b>  (Go araba dipotšišo) Tatelano ya dikgopolole go dirwa peakanyo. Temogo ya morero, baamogedi ba tshedimošo le dikamano.	<b>Legato la godimo</b>	<b>28–30</b>	<b>22–24</b>	<b>16–18</b>	<b>10–12</b>	<b>4–6</b>
		-Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go fetiša. -Dikgopolole tše bohlale, tša go hlohla mabjoko tše di tšwelego mahlagading. -Peakanyo le tlemagano ke tše di ikgethilego go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo.	-Potšišo e arabilwe gabotsebotse. -Dikgopolole di kgahliša kudu ebile di sepelelana le hlogo/sererwa. -Peakanyo le tlemagano ya dikgopolole tše botsebotse go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo.	-Karabo e a kgotsofatša. -Dikgopolole tlemagane ebile di a kgodiša. -Peakanyo le tlemagano ya dikgopolole tše kaone go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo.	-Tlemagano ya dikgopolole ga se ya maleba. -Dikgopolole tšwelele gabotse ebile ga di bontšhe boitlhamele. -Tatelano le tlemagano ya dikgopolole tšwelela gannyane.	-Molekwa o tšwele tseleng kudukudu. -Dikgopolole di hlakahlakane ebile ga di nepiše. -Dikgopolole ga di nepiše hlogo ebile di a ipoeletša. -Ga go telano le tlemagano ya dikgopolole.
<b>MEPUTSO YE 30</b>	<b>Legato la fase</b>	<b>25–27</b>	<b>19–21</b>	<b>13–15</b>	<b>7–9</b>	<b>0–3</b>
		-Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo. -Dikgopolole tše bohlale tša go tšwa mahlagading. -Bokgoni bja maemo a godimo bja go beakanya le go tlemaganya dikgopolole go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo.	-Potšišo e arabilwe gabotse. -Dikgopolole di a kgahliša ebile di sepelelana le hlogo/sererwa. -Peakanyo le tlemagano ya dikgopolole tše botse go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo.	-Potšišo e arabilwe ka mo go kgotsofatšago eupša ga se ya hlaka gabotse. -Tlemagano ya dikgopolole a kgotsofatša ebile e a kgodiša. -Peakanyo le tlemagano ya dikgopolole di a kgotsofatša go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo.	-Molekwa o tšwele tseleng. -Dikgopolole di hlakahlakane. -Ga go peakanyo goba tlemagano ya dikgopolole yeo e tšwelelago.	-Ga go bolelwe selo ka hlogo yeo e filwego. -O tšwele tseleng kudukudu. -Diteng ga di nepiše ebile di hlakahlakane.

POLELO, MONGWALELO LE PALOBOHLATSE		14–15	11–12	8–9	5–6	0–3
Segalo, retšistara, mongwalelo, tlotlontšu ya maleba ya morero le dikamano. Kgetho ya mantšu. Tirišo ya polelo le melawana, maswao, popopolelo le mopeleto.	<b>Legato la godimo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana kudukudu le morero, baamogedi le dikamano.</li> <li>-Polelo ke ya boitshepo, ya go nona, ya maatlakgogedi.</li> <li>-Polelo e na le segalo sa go ba le maatlakgogedi ebole e nonne ka mebolelwana ya go kgahliša.</li> <li>-Ga go na le ge e ka ba phošwana e tee ya popopolelo le mopeleto.</li> <li>-Polelo e beakantswe ka bokgwari bja maemo a godimodimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gabotsebotse le morero, baamogedi le dikamano.</li> <li>-Polelo e na le maatla, ya segalo sa maleba.</li> <li>-Diphošo tša popopolelo le mopeleto ga se tše kae.</li> <li>-Polelo e beakantswe gabotsebotse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano.</li> <li>-Tirišo ya maleba ya polelo e dira gore molaetša o kwagale.</li> <li>-Segalo ke sa maleba.</li> <li>-Mebolelwana e dirišitšwe go godiša boleng bja diteng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gannyane le morero, baamogedi le dikamano.</li> <li>-Tirišo ya polelo ke ya motheo.</li> <li>-Segalo le mošito ga se tša maleba.</li> <li>-Tlotlontšu ke ye nnyane kudukudu moo e lego gore e dira gore ditaba di se kwešišagale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Polelo ga e kwešišagale.</li> <li>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu ga di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano.</li> <li>-Tlotlontšu ke ye nnyane kudukudu moo e lego gore e dira gore ditaba di se kwešišagale.</li> </ul>
MEPUTSO YE 15		<b>13</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	
	<b>Legato la fase</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Polelo ya maemo a godimodimo ya go ba le segalo se maatla.</li> <li>-Ga go na le ge e ka ba phošwana e tee ya popopolelo goba mopeleto.</li> <li>-Polelo e beakantswe ka bokgwari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Polelo ke ya maemo a godimo ya go ba le maatlakgogedi.</li> <li>-Segalo ke sa maleba sa go ba le maatlakgogedi.</li> <li>-Diphošwana tše nnyane tša popopolelo le mopeleto.</li> <li>-Polelo e beakantswe gabotse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tirišo ya polelo e a kgotsofatša eupša e na le diphošo.</li> <li>-Segalo se a kgotsofatša eupša mebolelwana ga se ya dirišwa o kaalo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Polelo ga e kgotsofatše.</li> <li>-Ga go phapantšho ya mafoko.</li> <li>-Tlotlontšu ga se ye kaalo.</li> </ul>	
SEBOPEGO		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0–1</b>
Dinyakwa/Dipharologantšho tša setšweletšwa. Tšwetšopele ya ditemana le tlhamo ya mafoko.		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tšwetšopele ya sererwa ke ya maemo a godimodimo.</li> <li>-Tlhalošo ya dikgopolole ya maemo a godimodimo.</li> <li>-Tlhamo ya mafoko le ditemana ke ya go ikgetha, ya maemo a godimodimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tatelano ye botse ya tšwetšopele ya dintlha.</li> <li>-Tlemagano ye botse ya dintlha le dikgopolole.</li> <li>-Mafoko le ditemana di beakantswe ka makgethe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Dintlha tša maleba di tšweleditšwe.</li> <li>-Mafoko le ditemana di hlamegile gabotse.</li> <li>-Taodišo e a kwagala.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Dintlha tša maleba ga se tše kae.</li> <li>-Mafoko le ditemana di na le diphošo.</li> <li>-Taodišo e a kwagala eupša e na le mafokodi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Dintlha tša maleba ga di gona.</li> <li>-Mafoko le ditemana di fošagetše.</li> <li>-Taodišo ga e kwagale.</li> </ul>
MEPUTSO YE 5						

**KAROLO YA B: RUBRIKI YA GO SWAYA DITŠWELETŠWA TŠE TELELE TŠA TIRIŠANO [MEPUTSO YE 25]**

Dinyakwa	Bokgoni bja go ikgetha	Bokgoni bja maemo	Bokgoni bja magareng	Bokgoni bja motheo	Ga go bokgoni
<b>DITENG, PEAKANYO LE SEBOPEGO</b>	<b>13–15</b>	<b>10–12</b>	<b>7–9</b>	<b>4–6</b>	<b>0–3</b>
-Go araba dipotšišo le dikgopo. -Tatelano le peakanyo ya dikgopo. -Morero, baamogedi, dinyakwa/dipharologantšho le dikamano.	-Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go fetiša. -Dikgopo ke tše bohlale tša go tšwa mahlalagading. -Tsebo ye e tseneletšego ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa. -Ditaba di nepiša setšweletšwa thwi. -Tlemagano ya diteng le dikgopo ke ya maemo a godimo. -Tlhalošo ya ditaba ke ya maemo a godimo ebile e thekga sererwa. -Sebopego ke sa maleba go sepelelana le setšweletšwa.	-Bokgoni bjo bobotsebotse bja go araba potšišo bjoo bo laetšago tsebo ye botse ya mohuta wa setšweletšwa. -Ditaba di nepiša setšweletšwa. -Molekwa ga se a tšwa tseleng. -Tlemagano ya diteng le dikgopo ke ye botse. -Tlhalošo ya ditaba ke ye botse ebile e thekga sererwa. -Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphosha di se kae.	-Bokgoni bja go kgotsofatša bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ya mohuta wa setšweletšwa. -Go na le nepišo eupša go na le go tšwa tseleng gannyane. -Tlemagano ya dikgopo le dikamano e a kgotsofatša. -Tlhalošo ya ditaba e a kgotsofatša ebile e thekga sererwa. -Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphosha tše dintšinyana.	-Bokgoni bja motheo bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ye nnyane ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa. -Go na le nepišo ye nnyane ya setšweletšwa eupša go na le go tšwa tseleng. -Tlemagano ya diteng le dikgopo ga se ye kaalo. -Tlhalošo ya ditaba ke ya motheo ebile e thekga sererwa gannyane. -Ga se a šomiša melao ya sebopego ka tshwanelo. -Go tlogetšwe dintlhla tše bohlokwa.	-Karabo ya gagwe ga e laetše tsebo le ye nnyane ya mohuta wa setšweletšwa. -Molaetša ga o tšwelele gabotse ka ge molekwa a tšwele tseleng kudukudu. -Ga go tlemagano ya diteng le dikgopo. -Ditaba di hlalošwa gannyane. -Sebopego sa setšweletšwa ga se sona.
<b>MEPUTSO YE 15</b>	<b>9–10</b>	<b>7–8</b>	<b>5–6</b>	<b>3–4</b>	<b>0–2</b>
Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gabotsebotse le morero, baamogedi le dikamano. Tirišo ya polelo le melawana. Kgetho ya mantšu. Maswao le mopeleto.	-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo e nepagetše ebile e hlamegile gabotse. -Ga go na le ge e ka ba phošo e tee.	-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo ga e na diphosha tše popopolelo ga se tše ntši. -Tlotlontšu ke ye ntši. -Gantši ga go diphosha.	-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano. -Diphosha tše popopolelo ga se tše ntši. -Tlotlontšu ke ye ntši. -Diphosha tše di lego gona ga di fetoše molaetša.	-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu ga di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano. -Popopolelo ga se yeo e nepagetše ebile e tletše ka diphosha. -Tlotlontšu ga se ye ntši. -Molaetša o a tšwelela eupša o arošitšwe.	-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu ga di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano. -Sengwalo se tletše ka diphosha ebile se hlakahlakane. -Tlotlontšu yeo e lego gona ga e sepelelana le morero le ga nnyane. -Molaetša ga o tšwelele le ga nnyane.
<b>MEPUTSO YE 10</b>					

**LEPHEPHE LA 3 KE MOSWANANOŠI, GO DIRIŠWA MASWAO A GO IKGETHA A GO SWAYA LEPHEPHE LE. ELA HLOKO MASWAO A O A FILWEGO KA TLASE.**

### **MASWAO A GO SWAYA LETLAKALA LA BORARO**

1. ( ) Go tlogetšwe leswao
2. ⓠ Go šomišitšwe tlhaka ye nnyane sebakeng sa tlhakakgolo goba go dirišitšwe ye kgolo sebakeng sa ye nnyane
3. ⓒ Kopanya mantšu
4. / Kgaoganya mantšu
5. II? Ga go kwešišege
6. ← Thoma morago
7. → Thoma pele
8. # Temana ye mpsha e thoma fa
9. ⓠ Bošaedi
10. ?? Hlogo ga e gona
11. \_\_\_ Go dirišitšwe mopeleto wa go fošagala
12. ^ Go tlogetšwe tlhaka/lentšu

**KAROLO YA A: DITAODIŠO****POTŠIŠO YA 1**

**Ditaodišo tše di botšišitšwego.**

1.1      **Taodišokanegelo**

le

1.7.1    **Tlhalošo**

Taodišokanegelo e laodiša kanegelo goba tiragalo ye e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

**Tše di swanetšego go hlokomelwga ge go ngwalwa taodišo ya go anegwa:**

- Kanegelo e swanetše go kgodiša
- Balekwa ba anege ka bokgwari ka mokgwa woo ngwana yoo a sa bolelego a bilego mathateng ka gona ntle le go botša motho, le kanegelo ya seswantšho sa SABC,(1.1 le 1.7.1)
- Gantši taodišo ye e ngwalwa ka lebaka le le fetilego
- Ditemana tša matseno di swanetše go tanya šedi ya mmadi
- Kanegelo ge e le ye botse e swanetše go ba le ntlha ye e e laetšago
- Thumo ya moswananoši ya go kgahliša e swanetše go kgotsofatša
- Kgahlego ya mmadi e swanetše go lotwa go fihla mafelelong
- Taodišo ya go anega gantši e na le mokgwa wa go hlaloša

[50]

1.2      **Taodišotlhalošo**

le

1.7.2    **Tlhalošo**

Ka taodišotlhalošo, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go itemogela sona. Motho goba selo se sengwe di ka hlalošwa.

**Tše di swanetšego go hlokomelwga ge go ngwalwa taodišo ye:**

- Mongwadi o swanetše go hlagiša seswantšho ka mantšu
- Balekwa ba hlaloše ka bokgwari bohlokwa bja go kgona go bolela maleme a mantši le tlhalošo ya seo se tšweletšwago ke seswantšho sa bobedi. (1.2 le 1.7.2)
- Kgetha mantšu le dikgopololo ka tlhokomelo gore o fihlelele seo se nyakegago
- Dikakanyo malebana le go bona, go kwa, go kgwatha, modumo le tatso di ka šomišwa go dira gore tlhalošo e kwešišege
- Diriša dikapolelo ka tsela ya maleba
- O swanetše go ba le boitemogelo bja hlogo yeo o ngwalago ka yona

[50]

### 1.3 Taodišokgadimo/Kgopodišišo/Keleletšo

#### Tlhalošo

Ka taodišokgadimo mongwadi o eleletša tiragalo yeo a kilego a e bona/a e kwa/a e badilego nakong yeo e fetilego gomme a tšweletša maikutlo a gagwe go ya ka fao a gopolago ka gona.

#### Tše di swanetšego go hlokamelwa ge go ngwalwa taodišo ye:

- Maikutlo le khuduego di kgatha tema ye bohlokwa taodišong ye
- Karolo ye kgolo ya taodišo e ka ba tlhalošo
- Balekwa ba gopodišiše ka bokgwari mohlolo woo e bego e le la mathomo ba o bona (1.3)
- Ditlhalošo di swanetše go kwagala di be di ikemišetše go tsošološa maikutlo a mongwadi go mmadi
- Dikgopololo tše di hlagišwago di swanetše go tšweletša bonnate bja mongwadi le boyena bja gagwe

[50]

### 1.4 Taodišongangišano

le  
1.6

#### Tlhalošo

Ka taodišongangišano mongwadi o na le kgopololo ye e itšeng goba ntlhakemo gomme a fe dintlha tša go fahlela goba go thekga maemo a gagwe. Kgopololo ya mongwadi e swanetše go kwešišega taodišong ka moka. Ka taodišo ye mongwadi o leka go fekeetša mmadi gore a kwane le kgopololo ya gagwe.

#### Tše di swanetšego go hlokamelwa ge go ngwalwa taodišongangišano:

- Thoma ka go laetša kgopololo ya gago ka tsela ya maatlakgogedi mabapi le hlogo
- Balekwa ba ngange ka mahlakore a go dumela le go ganetša mabapi le dikgoba tša mešomo tša IEC tše di swanetšego go fiwa bafsa fela, ba ngange le ka mokgwa woo dingwetši tša malapa di hlolago kgakanego ka gona dikgorong tše di nyaletšwego go tšona, ( 1.4 le 1.6)
- Efa dintlha tša go fahlela kgopololo ya gago le go thekga seo
- Mongwadi o tla tsepelela dintlha tša go ganetša pego
- Bjalo ka mongwadi wa taodišo, tšweletša dikgopololo tše maatla ka ge taodišo ye e ama maikutlo a gago
- Ditlabelo tša makgethe le tsebo ya go kgodiša di swanetše go šomišwa
- Thumo le yona e swanetše go ba ye maatla, ya go kwala le go kgodiša

[50]

## 1.5 Taodišokahlaahlo

### Tlhalošo

Taodišo ye ga e na maikutlo a mongwadi. Yona e leka go tšweletša mahlakore a mabedi a poledišano ka go lekana. Mongwadi o hlokomeila dintlha tša go fapana tša hlogo ye gomme a hlagiša dikgopololo tša go fapana ntle le go tsea lehlakore. Mongwadi a ka ba le thumo ye e itšeng mafelelong a taodišo, eupša dintlha tša go thekga goba go ganetša di swanetše go lekalekana le go kwagala.

### Tšeо di swanetšeego go hlokomelwа taodišong ye:

- Mongwadi o swanetše go kwešiša le go lebeledišiša mahlakore a mabedi a taodišo ntle le go tsea lehlakore
- Balekwa ba ahlaahle mabaka ao a dirago gore tok a phethagala ge Mošireletši wa Setšhaba e le mosadi/monna
- Taodišo e swanetše go kwagala le go ikema ka dintlha. Seo se ra gore e se huetšwe ke maikutlo a mongwadi
- Dikahlaahlo e be tša moyo wo o fodilego, tša go naganwa gabotse le go thekgwa ka tshwanelo
- Segalo e be sa go hloka khiduego eupša e be seo se kgodišago sa go hloka lenyatšo
- Mongwadi a ka fa maikutlo a gagwe mafelelong a taodišo eupša seo e se be thumo ya taodišo

[50]

**PALOMOKA YA KAROLO YA A:** 50

**KAROLO YA B: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO****POTŠIŠO YA 2****2.1 LENGWALO LA SEMMUŠO**

Go tšweletšwe tše di latelago:

- Sebopego le botelele e be tša maleba
- Atrese tše pedi fela e lego ya mongwadi le moamogedi
- Letšatšikgwedi le ngwalwe ka fase ga atrese
- Madume/Matseno a makopana a maleba
- Diteng e be tša maleba tša go kgopela tshwarelo mabapi le go fetoša kwano ya bona malebana le nako ya go tla mošomong.
- Retšistara le polelo ya go hlompha le go lokologa
- Tšhomisopolelo, tloltlontšu le maswaodikga e be tše di nepagetšego
- Mafelelo/Bofelo e be boitsebišo bja mongwadi ka mokgwa wa semmušo Mohlala: Ke nna/Wa lena Mosima Radithoko/M Radithoko

[25]

**2.2 TŠA BOPHELO BJA MOHU**

Go tšweletšwe tše di latelago:

- Leina le sefane sa mohu
- Letšatši la matswalo a mohu
- Lefelo leo mohu a belegetšwego go lona
- Batswadi ba mohu
- Dithuto tše mohu a di fihleletšego
- Tša mošomo
- Ditiro tše botse le tša go kgahliša tše mohu a gopolwago ka tšona
- Letšatši leo a hlokofetšego ka lona
- Seo se hlotšego lehu la gagwe
- Maina a meloko ya kgauswi yeo mohu a e tlogetšego
- Lefoko la taelo. Mohlala: Mohu a ka laelwa ka sereto
- Retšistara le polelo e be tša semmušo
- Tšhomisopolelo, tloltlontšu le maswaodikga e be tše di nepagetšego

[25]

**2.3 POLELO**

Go tšweletšwe tše di latelago:

- Matseno/Pulo, mmele le mafelelo/thumo
- Pulo e be yeo e gogago šedi ya batheeletši
- Diteng di be mabapi le polelo yeo e ka fiwago moletlong wa tebogišo
- Go šomišwe mafoko a makopana a dikgopololo tše bonolo
- Go dirišwe mehlala ya go tlwaelega
- Diteng di be mabapi le dintlhā tše seboledi se di tšweletšago nakong ya go fa polelo
- Retšistara le polelo e be tša semmušo
- Tšhomisopolelo, tloltlontšu le maswaodikga e be tše di nepagetšego

[25]

## 2.4 TAODIŠWANA (ATHIKELE) YA KGATIŠOBAKA

E tšweletše tše di latelago:

- Hlogo ya taba
- Leina la mmegi
- Dintlha di fiwe ka boripana le ka nepagalo ntle le go kgopamiša nnete
- Go ngwalwe ditaba tše bohlokwa fela
- Diteng di be mabapi le mohola wa go ja dijo tša phepo
- Taodišwana/Athekele e tsoše kgahlego le go hlohleletša mmadi
- Retšistara le polelo e be tša semmušo
- Tšhomiošopolelo, tlotlontšu le maswaodikga e be tše di nepagetšego

[25]

## 2.5 PEGO

Go tšweletšwe tše di latelago:

- Go tšweletšwe tše di latelago
- Go be le hlogo, matseno, mmele le mafeleleo
- Ngwala ka motho wa bobedi
- Ngwala ka lebaka le le fetilego
- Mahlaodi le mantšu ao a tsošago maikutlo go tšweletša dikgopololo
- Retšistara le polelo e be tša maleba
- Tšhomiošopolelo, tlotlontšu le maswaodikga e be tše di nepagetšego
- Diteng di be mabapi le morutwana yo a gobetšego papading ya kgwele ya maoto

[25]

## 2.6 BOITSEBIŠOPHELO LE LENGWALO LA GO TIIŠETŠA KGOPELO YA MOŠOMO

### BOITSEBIŠOPHELO

Go tšweletšwe tše di latelago:

- Boitsebišo ka mong
- Tša dithuto
- Maitemogelo a mošomo/ Tša mošomo
- Mabokgoni ao a fihleletšwego
- Dikgahlegelo
- Dihlatse

[25]

PALOMOKA YA KAROLO YA B:  
PALOMOKA YA TLHAHLOBO:

50  
100

**MEKGWA YA GO SWAYA****KAROLO YA A**

**(Dinthha tša mmepe wa monagano di nyalelane le diteng tše di lego mabapi le sererwa)**

**1. TAODIŠO**

- Diteng (dintlha tše di lebanego le hlogo) = meputso ye 25 (**D**)
- Peakanyo/Thulaganyo: mmepe wa monagano (dikgopololo tša maleba di nyalelane le diteng tše di lego mabapi le sererwa) = meputso ye 5 (**P**)
- Tirišo ya polelo = meputso ye 10 (**TP**)
- Maikutlo = meputso ye 3 (**MK**)
- Padišo/Palobohlatse = meputso ye 2 (**PB**)
- Sebopego: meputso ye 5 (**S**)
  - Matseno = moputso o 1
  - Mmele = moputso o 1
  - Mafetšo = moputso o 1
  - Mafoko = moputso o 1
  - Ditemana = moputso o 1

**(Ge molekwa a hweditše meputso ya godimo ka diteng a abelwe meputso ya godimo go tirišo ya polelo)**

**Kabo ya meputso ya diteng le polelo**

<b>25 = 10</b>
<b>22 - 24 = 9</b>
<b>19 - 21 = 8</b>
<b>16 - 18 = 7</b>
<b>13 - 15 = 6</b>
<b>10 - 12 = 5</b>
<b>7 - 9 = 4</b>
<b>4 - 6 = 3</b>
<b>1 - 3 = 2</b>

**KAROLO YA B****DITŠWELETŠWA TŠE TELELE TŠA TIRIŠANO**

**(Dinthla tša mmepe wa monagano di nyalelane le diteng tše di lego mabapi le sererwa)**

**2.1 LENGWALO LA SEMMUŠO**

Diteng = meputso ye 8 (**D**)

- Peakanyo (tlemagano ya mafoko le ditemana) = meputso ye 2 (**P**)
- Mmepe wa monagano = meputso o 1 (**M**)
- Sebopego = meputso ye 4 (**S**)
  - Atrese ya 1 le letsatsikgwedi meputso ke o 1
  - Atrese ya 2 meputso ke o 1
  - Matseno = meputso ke o 1
  - Mafetšo = meputso ke o 1
- Polelo, setaele/mongwalelo le padišišo/palobohlatse = meputso ye 10
  - Tirišo ya polelo = meputso ye 7 (**TP**)
  - Maikutlo/Khuduego/Moya/Atmosfere/Segalo = meputso ye 2 (**MK**)
  - Padišišo/Palobohlatse = meputso o 1 (**PB**)

**(Ge molekwa a hweditše meputso ya godimo ka diteng a abelwe meputso ya godimo go tirišo ya polelo)**

**2.2 TŠA BOPHELO BJA MOHU**

Diteng (dintlha, retšistara le segalo) = meputso ye 8 (**D**)

- Peakanyo (tlemagano ya mafoko le ditemana) = meputso ye 2 (**P**)
- Mmepe wa monagano = meputso ye 2 (**M**)
- Sebopego (matseno, mmele, mafetšo) = meputso ye 3 (**S**)
- Polelo, setaele/mongwalelo le padišišo/palobohlatse = meputso ye 10
  - Tirišo ya polelo = meputso ye 7 (**TP**)
  - Maikutlo/Khuduego/Moya/Atmosfere/Segalo = meputso ye 2 (**MK**)
  - Padišišo/Palobohlatse = meputso o 1 (**PB**)

**(Ge molekwa a hweditše meputso ya godimo ka diteng a abelwe meputso ya godimo go tirišo ya polelo)**

**2.3 POLELO**

- Diteng (dintlha, retšistara le segalo) = meputso ye 8 (**D**)
- Peakanyo (tlemagano ya mafoko le ditemana) = meputso ye 2 (**P**)
- Mmepe wa monagano = meputso ye 2 (**M**)
- Sebopego (matseno, mmele, mafetšo) = meputso ye 3 (**S**)
  - Polelo, setaele/mongwalelo le padišišo/palobohlatse = meputso ye 10
- Tirišo ya polelo = meputso ye 7 (**TP**)
- Maikutlo/Khuduego/Moya/Atmosfere/Segalo = meputso ye 2 (**MK**)
- Padišišo/Palobohlatse = meputso o 1 (**PB**)

**(Ge molekwa a hweditše meputso ya godimo ka diteng a abelwe meputso ya godimo go tirišo ya polelo)**

2.4

**TAODIŠWANA (ATHIKELE) YA KGATIŠOBAKA**

Diteng (dintlha, retšistara le segalo) = meputso ye 8 (**D**)

- Peakanyo (tlemagano ya mafoko le ditemana) = meputso ye 2 (**P**)
- Mmepe wa monagano = meputso ye 2 (**M**)
- Sebopego = meputso ye 3 (**S**)
  - Matseno = mopupsto o 1
  - Mmele = mopupsto o 1
  - Mafetšo = mopupsto o 1
- Polelo, setaele/mongwalelo le padišobohlatse = meputso ye 10
  - Tirišo ya polelo = meputso ye 7 (**TP**)
  - Maikutlo/khuduego/moya/atmosfere/segalo = meputso ye 2 (**MK**)
  - Padišobohlatse = mopupsto o 1 (**PB**)

**(Ge molekwa a hweditše meputso ya godimo ka diteng a abelwe meputso ya godimo go tirišo ya polelo)**

2.5

**PEGO**

- Diteng (dintlha, retšistara le segalo) = meputso ye 8 (**D**)
- Peakanyo (tlemagano ya mafoko le ditemana) = meputso ye 2 (**P**)
- Mmepe wa monagano = meputso ye 2 (**M**)
- Sebopego = meputso ye 3 (**S**)
  - Matseno = mopupsto o 1
  - Mmele = mopupsto o 1
  - Mafetšo = mopupsto o 1
- Polelo, setaele/mongwalelo le palobohlatse/padišobohlatse = meputso ye 10
  - Tirišo ya polelo = meputso ye 7 (**TP**)
  - Maikutlo/khuduego/moya/atmosfere/segalo = meputso ye 2 (**MK**)
  - Padišobohlatse = mopupsto o 1 (**PB**)

**(Ge molekwa a hweditše meputso ya godimo ka diteng a abelwe meputso ya godimo go tirišo ya polelo)**

2.6

**BOITSEBIŠOPHELO LE LENGWALO LA GO TIIŠETŠA KGOPELO YA MOŠOMO**

- Diteng(dintlha, retšistara le segalo) = meputso ye 8 (**D**)
- Peakanyo (tlemagano ya mafoko le ditemana) = meputso ye 2 (**P**)
- Mmepe wa monagano = meputso ye 1 (**M**)
- Sebopego = meputso ye 4 (**S**)
  - Boitsebišo ka mong = mopupsto o 1
  - Tša dithuto = mopupsto o 1
  - Maitemogelo a mošomo = mopupsto o1
  - Dihlatse = mopupsto o1
- Polelo, setaele/mongwalelo le palobohlatse/padišobohlatse = meputso ye 10
  - Tirišo ya polelo = meputso ye 7 (**TP**)
  - Maikutlo/khuduego/moya/atmosfere/segalo = meputso ye 2 (**MK**)
  - Padišobohlatse = mopupsto o 1(**PB**)

**(Ge molekwa a hweditše meputso ya godimo ka diteng a abelwe meputso ya godimo go tirišo ya polelo)**

- **Kabo ya meputso ya diteng le polelo**

<b>8 = 7</b>
<b>7 = 6</b>
<b>6 = 5</b>
<b>5 = 4</b>
<b>4 = 3</b>
<b>3 = 2</b>
<b>2 = 1</b>
<b>1 = 0</b>